

# Leano le letle la Mmusa

Sesotho

Mohato

2c



Katekani Matumba



Ulwazi  
Lwethu

**Medumo (poeletso)**

s, ts, ng, ny, kg, th, tl, ph, kg,

**Medumo (e metjha)**

mm, ll

**Lentswe-Lethusi (poeletso)**

rwala

**Leano le letle la Mmusu**

**Sesotho**

**Mohato 2C**

ISBN: 978-1-77981-124-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Katekani Matumba

Mofetoledi: Erlina Makhalemele

Motshwantshisi: Vusi Malindi

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

# Leano le letle la Mmusa




**Katekani Matumba**

Mmusa o ne a dula le nkgono.

O ne a kgella nkgono metsi ha a kgutla sekolong.

E ne e le mosebetsi wa letsatsi le letsatsi.





Mmusa o ne a tsamaya tsela e telele.

A palama a theoha leralla.

O ne a kgathala.



Mmusa o ne a tlatsa emere e kgolo metsi.

Emere e ne e le boima haholo.

A sa kgone ho e kuka ha bonolo.

Emere e ne e phahama ka thata ho ya hlohong.





Ka ho nanya, Mmusu a rwala emere hlohong.

A nyoloha ho leba hae.

Mosebetsi ona o ne o mo lisa.

Ha a fihla hae, a fumane nkgono a mo emetse.

A mo role emere.

Hloho ya Mmusa e ne e futha, eka mollo.







Mmusa o ne a kgathala ha a le sekolong.  
O ne a sa kgone ho bala le ho ngola ke  
mokgathala.

Morutabana a kgathatseha ka Mmusa.

“Nka etsa eng ho itokolla?” Mmusa a nahana.

Ho kgella nkgono metsi ho ama mmele wa hae. Ha mmele o kgathetse ha a kgone ho etsa mosebetsi wa sekolo.





Mmusa a ipolella hore o tla loha leano.

O ile a kopa mmata wa hae Dillo, ho mo thusa ho ya kgella nkgono metsi.



Bobedi bona ba ya nokeng mmoho.

Mmusa a na le sekupu sa hae.

Dillo a na le sekupu sa hae.








Mmusa a leboha Dillo.

Mmusa ha a sa kgathala.

O etsa mosebetsi ka mafolofolo.

“Mmusa, ho kopa Dillo ho o thusa e bile leano le letle,” ho rialo mofumahatsana Mallela. “Bona teko ya hao, o sebeditse hantle haholo.”





# Ulwazi Lwethu

## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaittha
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 2014



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

